



Mukomana wanga u khou lwala


Lerato Tsotetsi

Omphemetse Patient Ramatlhatse





Dzina la mukomana wanga ndi Resego.
U mphira nga miŋwaha mivhili.
Ndi mukomana wanga.



Resego u nthusa u ambara zwiambaro
zwa tshikolo nga matsheloni.



U ɥwa na nɛ tshikoloni ɥvha na
ɥvha. Fhedzi namusi, Resego ha khou
ɥipfa zwavhuɥi.



Mukomana wanga u khou lwala.

Yowee! Ndi ɔ ita mini?

A tho ngo takala na luthihi!



Musi ndi ngilani i yaho tshikoloni, ndo
tangana na Tumi.

Ra tshimbila rothe.

Zwo ita uri ndi dipfe ndi khwine.



Tshikoloni, mudededzi vho nnyimbela
luimbo. Zwa ita uri ndi takale.



Nga tshifhinga tsha u tamba, Boipelo o tamba na n̄e. Hezwi zwo ita uri ndi takalese.



Musi tshikolo tshi tshi bva, ndo vha ndi musidzana o takalesaho tshikoloni.

Ndi fhela mbilu u vhudza mukomana wanga nga duvha langa!



Ulwazi Lwethu is a Zenex Foundation funded and initiated project to develop a series of graded and leisure African language readers and teacher support materials. This project is targeted at teaching and supporting learners in the Foundation Phase to improve their home language reading and understanding. The readers have been originated in nine African languages in collaboration with Molteno Institute for Language and Literacies, Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, Room to Read South Africa, and Saide. All resources are developed as Open Education Resources (OER).



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

The Ulwazi Lwethu readers and storybooks have been quality assured and approved by DBE.

Your attribution should include the following:

Title: Mukomana wanga u khou lwala

Author/s: Lerato Tsotetsi

Translator/s: Tshedza Tlhako

Illustrator/s: Omphemetse Patient Ramatlhatse

Assurer/s: Doris Manyamalala

Language: Tshivenda



© Zenex Foundation - Saide 2025 (Updated Edition)

CC BY includes the following elements:

BY  – Credit must be given to the creator

